

GARANCIJE

Član 9.

Davatelj usluga garantuje da će sve usluge predviđene glavnim Ugovorom i procedurom obavljati profesionalno, na stručan način i u saglasnosti sa uslovima Ugovora. Za pružanje usluga biće angažovani zaposlenici Davatelja usluga sa odgovarajućom obukom, u skladu sa najboljim standardima struke.

PRAVO NA RASKID UGOVORA

Član 10.

10.1. Raskid Ugovora zbog kršenja odredbi: Naručitelj ili Davatelj usluga će imati pravo da raskine ovaj Ugovor u slučaju da jedna od strana prekrši bilo koju odredbu ovog Ugovora.

10.2. Raskid ugovora od strane Naručitelja usluga: Naručitelj usluga može jednostrano raskinuti ovaj ugovor u bilo koje vrijeme, nakon prethodnog dostavljanja pisanog obavještenja Davatelju usluga, sa otkaznim rokom od najmanje jedan (1) dan.

10.3. Raskid ugovora od strane Davatelja usluga: Davatelj usluga može jednostrano raskinuti Ugovor u bilo koje vrijeme nakon prethodnog dostavljanja pisanog obavještenja Naručitelju usluga, sa otkaznim rokom od najmanje (1) dan.

OPŠTE ODREDBE

Član 11.

11.1. Odvojivost: U slučaju da se bilo koja odredba ovog Ugovora smatra nevažećom, nezakonitom ili neprimjenljivom, to neće ni na koji način uticati na važnost, zakonitost i primjenjivost ostalih odredbi.

11.2. Zabrana odstupanja: Svako odstupanje od ovog Ugovora mora biti u pisanoj formi, potpisano od obje Ugovorne strane.

11.3. Zabrana ponude zaposlenja: Dok je ovaj Ugovor na snazi i za period od jedne (1) godine poslije isteka važnosti ugovora, Davatelj i Naručitelj usluga su saglasni da neće nuditi zaposlenje, direktno ili indirektno preko trećih lica, bilo kojim zaposlenicima Davatelja/Naručitelja usluga bez prethodne pisane saglasnosti za takvu ponudu dobijenu od druge ugovorne strane.

11.4. Prenos prava i obaveza: Nijedna ugovorna strana neće prenijeti bilo koja svoja prava ni obaveze iz Ugovora trećem licu bez prethodne pisane saglasnosti druge ugovorne strane.

11.5. Komunikacija: Komunikacija između ugovornih strana po ovom Ugovoru se obavlja najprikladnijim sredstvima (preporučena pošta, kurirska služba, telefon, elektronska komunikacija, itd).

11.6. Izmjene: Ovaj Ugovor može biti izmjenjen samo pisanim putem uz navodjenje ovog Ugovora kao osnovnog, u dokumentu koji je potpisan od strane ovlaštenih zastupnika obje Ugovorne strane.

11.7. Jezik: Osnovni jezik ovog Ugovora i buduće prepiske između Ugovornih strana biće bosanski ili srpski ili hrvatski. Sva korespondencija, obavještenja i druga komunikacija, svi nalozi, potraživanja, parnice i procesi biće pisani ili vođeni na bosanskom/srpskom/hrvatskom jeziku.

ZAKONSKA I SUDSKA NADLEŽNOST

Član 12.

12.1. Ovaj Ugovor je sačinjen u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine (Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Distrikta Brčko).

12.2. Za sporove između Ugovornih strana vezano za postojanje, izradu i izvršenje ovog Ugovora ili bilo koji spor u vezi sa poslovnim odnosima Ugovornih strana, a koje Ugovorne strane ne mogu da riješe mirnim putem, biće nadležan Sud u Sarajevu.

Član 13.

Saglasne sa gore navedenim, ugovorne strane su potpisale ovaj Ugovor preko svojih ovlaštenih zastupnika.

Član 14.

Ovaj ugovor je sačinjen u 3 (tri) jednaka primjerka od kojih naručitelj zadržava 1 (jedan), a davatelj usluga zadržava 2 (dva) primjerka ugovora.